

Tarife važe od 01.10.2020.godine

**Depoziti poslovnih subjekata
A vista depoziti**

Banka za a-vista depozite pravnih subjekata i fizičkih lica ne vrši obračun kamate za stanja po njihovim računima, osim za račune koji su otvoreni za konkretnе štedne proizvode.

Deponovana štednja

Banka za oročena deponovana sredstva poslovnih subjekata obračunava, isplaćuje i/ili pripisuje kamate, u zavisnosti od vrijednosti depozita i njegove ročnosti, pod sljedećim uslovima:

Vrijednost depozita:	do 50.000,00 EUR
Ročnost (mjeseci)	Kamatna stopa
od 3 do 6 mjeseci	0.25%
od 7 do 12 mjeseci	1.00%
od 13 do 24 mjeseci	1.25%
preko 24 mjeseca	2.00%

Za oročenja sredstva preko roka od 36 mjeseci ili iznosa od preko 50.000,00€, kamatna stopa može biti drugačija od navedene u tabeli i biće ugovarana za svaki konkretni slučaj. Prekid oročenja i isplata prije isteka ugovorenog roka je moguća samo u izuzetnim okolnostima uz saglasnost banke i korekciju kamatne stope po godišnjoj kamatnoj stopi od 0.03%.

Depoziti fizičkih lica

Depoziti po viđenju

Vrsta sredstava	Kamatna stopa na godišnjem nivou
Depoziti fizičkih lica po viđenju	0,00%
Devizni depoziti fizičkih lica	0,00%

Rentna štednja

Rentna štednja je oblik oročene štednje u EURO valuti koji omogućava isplatu i raspolažanje kamatom tokom trajanja perioda oročenja, kao dodatni redovni prihod. Zavisno od potreba i želja, moguće je izabrati dinamiku isplate kamate koja se može isplaćivati po ugovoru mjesечно, tromjesečno, polugodišnje ili godišnje. Rok oročenja i način isplate klijent određuje prema vlastitom izboru. Za oročenja sredstva preko roka od 36 mjeseci ili iznosa od preko 50.000,00€, kamatna stopa može biti drugačija od navedene u tabeli i biće ugovarana za svaki konkretni slučaj.



Vrijednost depozita:	do 50.000,00 EUR
Ročnost (mjeseci)	Kamatna stopa
3 mjeseca	0.30%
6 mjeseci	0,60%
12 mjeseci	1.00%
24 mjeseca	1.50%
36 mjeseci	1.90%

Isplata prije isteka ugovorenog roka je moguća samo u izuzetnim okolnostima uz saglasnost banke i korekciju kamatne stope po **godišnjoj kamatnoj stopi od 0.03%**. Već isplaćena kamata po ulogu se koriguje tako što se banka naplaćuje od iznosa štednog uloga za razliku u isplaćenoj kamati.

Deponovana štednja

Banka za oročena deponovana sredstva fizičkih lica obračunava, pripisuje i/ili isplaćuje kamate, u zavisnosti od vrijednosti depozita i njegove ročnosti, pod sljedećim uslovima:

Vrijednost depozita:	do 50.000,00 EUR
Ročnost (mjeseci)	Kamatna stopa
3 mjeseca	0.40%
6 mjeseci	0,80%
12 mjeseci	1.30%
24 mjeseca	1.80%
36 mjeseci	2.10%

Vrijednost depozita:	od 50.001,00 do 100.000,00 EUR
Ročnost (mjeseci)	Kamatna stopa
3 mjeseca	0.60%
6 mjeseci	1,00%
12 mjeseci	1.50%
24 mjeseca	2.00%
36 mjeseci	2.50%

Za oročenja sredstva preko roka od 36 mjeseci ili iznosa od preko 100.000,00 € kamatna stopa može biti drugačija od navedene u tabeli i biće ugovarana za svaki konkretni slučaj. Isplata prije isteka ugovorenog roka je moguća samo u izuzetnim okolnostima uz saglasnost banke i korekciju kamatne stope po godišnjoj kamatnoj stopi od 0.03%. Već isplaćena kamata po ulogu se koriguje tako što se banka naplaćuje od iznosa štednog uloga za razliku u isplaćenoj kamati.



Štednja u stranim valutama

Ul. Stanka Dragojevića bb, 81000 Podgorica, Montenegro

Tel: +382 20 481 481 Fax: +382 20 481 482

E-mail: info@ucbank.me Web: www.ucbank.me

Banka prima novčane depozite i u drugim valutama (USD, CHF i GBP).

Za oročenja sredstva preko roka od 24 mjeseca ili iznosa od USD; CHF; GBP; u protivvrijednosti 50.000,00 € kamatna stopa za svaki konkretni slučaj biće posebno ugovarana.

Ročnost (mjeseci)	Kamatna stopa
6	0.20%
12	0.40%
24	0.60%

Prekidom oročenja obračunava kamata po stopi od 0.00%G.

Anticipativna štednja-isplata kamate unaprijed

Ovaj model štednje karakterišu stimulativne kamatne stope koje se isplaćuju anticipativno, odnosno odmah po oročenju sredstava, za iznose od 500,00EUR-a do 50,000,00EUR-a, u skladu sa periodom oročenja iz tabele. Za oročena sredstva preko roka od 36 mjeseci ili iznosa od preko 50.000,00€, kamatna stopa može biti drugačija od navedene u tabeli i biće ugovarana za svaki konkretni slučaj.

Vrijednost depozita:	do 50.000,00 EUR
Ročnost (mjeseci)	Kamatna stopa
3 mjeseca	0.20%
6 mjeseci	0,50%
12 mjeseci	1.00%
24 mjeseca	1.50%
36 mjeseci	1.80%

Posebne klauzule ugovora o anticipativnoj štednji su: nemogućnost prijevremenog razročenja i automatsko produženje oročavanja pod važećim uslovima u slučaju da klijent ne izvrši preuzimanje oročenih sredstava nakon ugovorenog roka oročavanja, ukoliko banka ne odluči drugačije i o istom obavijesti deponenta.